

REGISTAR PROPISA 2019. godina

AKTI SKUPŠTINE OPŠTINE

O D L U K E	broj biltena/strana
Odluka o proglašenju mandata odbornika SO-e Ugljevik	1/1
Odluka o usvajanju Strategije bezbjednosti drumskog saobraćaja na području Opštine Ugljevik za period 2019 -2028. godinu	1/1
Odluka o izmjenama i dopunama Plana kapitalnih ulaganja Opštine Ugljevik	1/9
Odluka o proširenim pravima iz socijalne zaštite	1/14
Odluka o dodjeli na korišćenje prostorija za potrebe JU Cantra za socijalni rad Ugljevik	1/15
Odluka o dodjeli na korišćenje nepokretnosti u K.O. Korenta	1/16
Odluka o sticanju svojine na nepokretnostima	1/16
Odluka o prenosu pravakorištenja izgrađenog vodovoda u Mezgraji – zaseok Gajići – Zelenovići	1/17
Odluka o određivanju prosječne konačne građ. cijene m2 korisne površine stamb. i poslovnog prostora u 2018.g	1/17
Odluka o visini naknade za troškove uređenja gradskog građevinskog zemljišta	1/18
Odluka o oslobađanju plaćanja duga za zakupa građevinskog zemljišta	1/19
Odluka o raspisivanju javnog oglasa za imenovanje člana Opštinske izborne komisije Ugljevik	1/19
Odluka o pristupanju izradi izmjene Urbanističkog projekta gradskog dijela grada Ugljevika	2/1
Odluka o usvajanju Izmjene urbanističkog projekta gradskog dijela grada Ugljevika	2/2
O utvrđivanju Nacrta izmjeneUrbanističkog projekta gradskog dijela grada Ugljevika	2/3
Odluka o povratu sredstava	2/5
Odluka o osnivanju Forumaza bezbjednost građana opštine Ugljevik	2/5
Odluka o izmjenama i dopunama Plana kapitalnih ulaganja opštine Ugljevik	4/1
Odluka o davanju mišljenja	4/8
Odluka o davanju saglasnostiza prekopavanje zemljišta	4/8
Odluka o davanju na korišćenjenepokretnosti u K.O. Zabrdže „POOL CENTAR IKONIĆ“ doo Ugljevik	4/8
Odluka o osnivanju prava građenja u korist Dese Lazić iz Gornje Krćine	4/9
Odluka o prodaji zemljištaneposrednom pogodbom	4/9
Odluka o pokretanju inicijative za ukidanje naziva naseljenih mjesta	4/10

Odluka o prihvatanju stručnog mišljenja – urbanističko tehničkih usloava	4/10
Odluka o prodaji zemljišta neposrednom pogodbom	4/11
Odluka o izmjeni odluke o komunalnom redu na području opštine Ugljevik	4/11
Odluka o zaduženju opštine Ugljevik	5/1
Odluka o dopuni Odluke o osnivanju Agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća	5/3
Odluka o odobravanju sječestabala u Koreniti	5/3
Odluka o prihvatanju Ugovora o zakupu poslovnog prostora	5/4
Odluka o davanju saglasnosti za izdavanje garancije Opštine Ugljevik za kreditno zaduženje JZU „Dom zdravlja,, Ugljevik	6/1
Odluka o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje jednog člana upravnog odbora JU Dječiji vrtić „Duško Radović“ Ugljevik	6/2
Odluka o izmjeni Odluke o davanju na korišćenje nepokretnosti u K.O. Zabrdže	6/2
Odluka o sticanju svojine na nepokretnostima	6/3
Odluka o sticanju svojine na nepokretnostima	6/3
Odluka o prodaji zemljišta neposrednom pogodbom	6/4
Odluka o davanju sagl. za zaključenje sudskog poravnanja	6/5
Odluka o pokretanju inicijative za prestanak postojanja naseljenih mjesta	8/1
Odluka o stipendiranju redovnih studenata za školsku 2019./2020. godinu	8/2
Odluka o dopuni Odluke o bezbjednosti saobraćaja na putevima opštine Ugljevik	8/3
Odluka o izmjeni Odluke o davanju na korišćenje nepokretnosti u K.O. Zabrdže	8/3
Odluka o sticanju svojine na nepokretnostima	8/4
Odluka o prodaji zemljišta neposrednom pogodbom	8/4
Odluka o odobravanju finansijskih sredstava	8/5
Odluka o prodaji zemljišta putem javnog konkursa u K.O. Ugljevik	8/5
Odluka o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora javnih ustanova čiji je osnivač Skupština opštine Ugljevik	8/6
Odluka o utvrđivanju vrijednosti neto kapitala u Javnoj zdravstvenoj ustanovi „Dom zdravlja“ Ugljevik	8/7
Odluka o usvajanju Nacrta rebalansa plana budžeta opštine Ugljevik za 2019. godinu	9/19
Odluka o usvajanju Nacrta plana budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu	9/46
Odluka o sticanju svojine na nepokretnostima	9/72
Odluka o određivanju cijene zemljišta u K.O. Zabrdže	9/73

Odluka o usvajanju Rebalansa plana budžeta Opštine Ugljevik za 2019. godine	10/1
Odluka o usvajanju Plana budžeta Opštine Ugljevik za 2020.g.	10/27
Odluka o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020 g.	10/54
Odluka o određivanju cijena zemljišta u K.O. Ugljevik	10/57
Odluka o utvrđivanju poreske stope poreza na nepokretnosti za 2020. godinu na području Opštine Ugljevik	10/57
Odluka o visini vrijednosti nepokretnosti po zonama na teritoriji Opštine Ugeljevik na dan 31.12.2019. god	10/58
Odluka o ekonomskoj cijeni usluga za 2020. godinu i iznosa novčanog učešća roditelja za boravak djeteta u JU „Duško Radović“ Ugljevik	10/60
Odluka o davanju saglasnosti JZU „Dom zdravlja“ Ugljevik	10/61
Odluka o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje jednog člana upravnog odbora JU Centar za socijalni rad Ugljevik	10/61

RJEŠENJE

Rješenje o imenovanju Komisije za izbor članova Opštinske izborne komisije Ugljevik	1/20
Rješenje o razrješenju članova Upravnog odbora JU Dječiji vrtić „Duško Radović“ Ugljevik	1/21
Rješenje o imenovanju dva člana Upravnog Odbora JU Dječiji vrtić „Duško Radović“ Ugljevik	1/21
Rješenje o davanju saglasnosti na cijene vode, naknade za korištenje fekalne kanaliz. i odvoza komunal. otpada	1/21
Rješenje o imenovanju jednog člana Odbora za žalbe Opštine Ugljevik	2/6
Rješenje o razrješenju člana Opštinske izborne komisi	4/11
Rješenje o imenovanju člana Opštinske izborne komis	4/11
Rješenje o razrješenju v.d. direktora JU Centra za socijalni rad Ugljevik	5/4
Rješenje o imenovanju v.d. direktora JU Centar za socijalni rad Ugljevik	5/4
Rješenje o razrješenju direktora JU SRC „Rudar“ Ugljevik	6/5
Rješenje o imenovanju v.d. direktora JU SRC „Rudar“ Ugljevik	6/5
Rješenje o izboru Komisije za primopredaju dužnosti između imenovanih lica u JU SRC „Rudar“ Ugljevik	6/6
Rješenje o davanju saglasnostina cijene isporuke toplotne energije za grejnu sezonu 2019./2020. godinu	8/7
Rješenje o imenovanju Komisije za izbor i imenovanje direktora javnih ustanova čiji je osnivač Skupština opštine Ugljevik	8/8
Rješenje o razrješenju direktora JU Centar za kulturu „Filip Višnjčić“ Ugljevik	8/8
Rješenje o imenovanju v.d. direktora JU Centar za kulturu „Filip Višnjčić“ Ugljevik	8/8

Rješenje o razrješenju direktora Agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća Ugljevik	8/8
Rješenje o imenovanju v.d.direktora Agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća Ugljevik	8/9
Rješenje o razrješenju člana Upravnog odbora JU Dječiji vrtić „Duško Radović“ Ugljevik	8/9
Rješenje o imenovanju člana Upravnog odbora JU Dječiji vrtić „Duško Radović“ Ugljevik	8/9
Rješenje o razrješenju člana Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad Ugljevik	10/61
Rješenje o razrješenju člana Komisije za propise	10/62
Rješenje o razrješenju člana Komisije za sport	10/62
Rješenje o izmjeni rješenja o izboru člana Komisije za propise	10/62
Rješenje o izmjeni rješenja o izboru člana Komisije za sport	10/62

PLAN

Godišnji plan sistematske preventivne dezinfekcije, dezinskecije i deratizacije na području Opštine Ugljevik za 2019. godinu	2/7
Plan zimske službe za 2019/20 g.	5/5
Plan održavanja lokalnih nekategorisanih puteva na području Opštine Ugljevik u 2020. godini	10/85

PROGRAMI

Program mjera sistematske preventivne dezinfekcije, dezinskecije i deratizacije	1/23
Program proljetne sjetve za 2019. godinu	2/10
Program korištenja sredstava prikupljenih od naknada po osnovu prodaje šumskih drvnih sortimenata u 2019. g	5/9
Program jesenje sjetve za 2019. godinu	9/73
Program raspoređivanja i usmjeravanja sredstava od vodnih naknada za 2020. godinu	10/63
Program korišćenja sredstava uplaćenih po osnovu naknada za korišćenje prirodnih i dugih dobara od opšteg interesa za 2020. godinu	10/63
Program raspoređivanja i usmjeravanja sredstava od eksploatacije mineralnih sirovina za 2020. godinu	10/64
Program raspoređivanja i usmjeravanja sredstava od naknada za finansiranje zaštite od požara za 2020. godinu	10/64
Program raspoređivanja i usmjeravanja sredstava od naknada za promjenu namjene poljoprivred. zemljišta za 2020.g.	10/65
Program raspodjele sredstava neprofitnim organizacijama za 2020. godinu	10/65
Program mjera za sprečavanje i suzbijanje, eliminaciju i eradikaciju zaraznih bolesti na području opštine Ugljevik za 2020. godinu	10/66

Program zajedničke komunal. potrošnje za 2020. i 2021.	10/70
Program rada Skupštine opštine Ugljevik za 2020. g	10/78

IZVJEŠTAJ

Izveštaj o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2018.g	4/12
Izveštaj o izvršenju budžeta Opštine Ugljevik za šest mjeseci 2019. godine	8/11

INFORMACIJA

Informacija o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za tri mjeseca 2019. godine	4/31
Informacija o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za devet mjeseci 2019. godine	9/1

ZAKLJUČAK

Zaključci sa sjednice SO-e	1/25
Zaključci sa sjednice SO-e	2/11
Zaključci sa sjednice SO-e	4/49
Zaključci SO-e	5/10
Zaključci sa sjednice SO-e	8/29
Zaključak o dodjeli opštinskih priznanja	9/72
Zaključci sa sjednice SO-e	9/74
Zaključci sa sjednice SO-e.	10/93

AKTI NAČELNIK OPŠTINE

Konačna odluka o dodjeli studentskih stipendija za školsku 2018 / 2019. godinu	1/28
Odluka o pokretanju postuka javne nabavke	1/45

Odluka o usvajanju izvještaja popisne komisije o potpunom popisu imovine i obaveza Opštine Ugljevik na dan 31.12.2018. g	2/14
Odluka o pokretanju postupka javnih nabavki	2/42
Odluka o poretanju postaupka javnih nabavki	3/23
Odluke o pokretanju postupka javnih nabavki	4/62
Odluke o pokretanju postupka javnih nabavki	6/6
Odluka o uslovima i načinu ostvarivanja podsticajnih sredstava za razvoj poljoprivredne proizvodnje	7/6
Odluka o subvencionisanju taksi prevoza za 2019. god	7/9
Odluka o potpunom redovnom popisu imovine i obaveza opštine Ugljevik	9/77

RJEŠENJE

Rješenje o imenivanju Odbora za organizaciju manifestacije „Jovićevi dani“ 2019.godine	1/34
Rješenje o isplati novčanih nagrada -„Jovićevi dani“	1/34

Rješenje o isplati novčanih nagrada „Izbor sportiste“	1/35
Rješenje o imenovanju Disciplinske komisije	1/35
Rješenje o realokaciji sredstava	1/35
Rješenje o imenovanju komisije za raspodjelu sredstava udruženjima građana	2/15
Rješenje o imenovanju Komisije za utvrđivanje potrošnje goriva	2/15
Rješenje o imenovanju Radne grupe za realizaciju projekta zajedničkog uređenja, mapiranja i upotrebe nove biciklističke staze	2/16
Rješenja o realokaciji sredstava	2/30
Rješenja o realokaciji sredstava	3/16
Rješenje o imenovanju Komisije za utvrđivanje potrošnje goriva	4/54
Rješenja o isplati sredstava	4/54
Rješenja o realokaciji sredstava	4/55
Rješenja o realokaciji sredstava	5/12
Rješenja o realokaciji sredstava	6/13
Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije za utvrđivanje štetnog događaja	7/10
Rješenje o imenovanju Prvostepene stručne komisije za utvrđivanje sposobnosti lica u postupku ostvarivanja prava iz socijalne zaštite i utvrđivanju funkcionalnog stanja korisnika	7/10
Rješenja o realokaciji sredstava	7/11
Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Opštinskog štaba za vanredne situacije Opštine Ugljevik	8/30
Rješenje o obrazovanju Centralne popisne komisije	9/78
Rješenje o obrazovanju Komisije za popis gotovine i gotovinskih ekvivalenata, potraživanja i obaveza	9/79
Rješenje o obrazovanju Komisije za popis nepokretnosti i stalnih sredstava u fazi pribavljanja	9/79
Rješenje o obrazovanju Komisije za popis nematerijalne proizvedene imovine, opreme, sitnog inventara i mater	9/80
Rješenja o realokaciji sredstava	9/80

P R A V I L N I K

Pravilnik o ostvarivanju prava na sufinansiranje troškova asistiranе reprodukcije (vantjelesne oplodnje)	1/29
Pravilnik o izboru najuspješnijeg sportiste Opštine Ugljevik	1/31
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutrašnjoj Organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Opštinskoj upravi opštine Ugljevik	3/1
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutrašnjoj Organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Opštinskoj upravi opštine Ugljevik	3/3

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutrašnjoj Organizaciji i
sistematizaciji radnih mjesta u Opštinskoj upravi opštine Ugljevik
4/52

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i
sistematizaciji radnih mjesta u Opštinskoj upravi Opštine Ugljevik
5/11

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i
sistematizaciji radnih mjesta u Opštinskoj upravi opštine Ugljevik
7/1

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutrašnjoj Organizaciji i
sistematizaciji radnih mjesta u Opštinskoj upravi opštine Ugljevik
7/2

Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za
razvoj privrede na teritoriji opštine Ugljevik
7/2

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uslovima i načinu
ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj privrede na teritoriji
opštine Ugljevik
9/75

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i
sistematizaciji radnih mjesta u opštinskoj upravi opštine Ugljevik
9/77

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o popisu imovine i obaveza
opštine Ugljevik
9/77

O G L A S

Javni oglas za finansiranje projekata udruženja građana na
području Opštine Ugljevik
1/32

Oglas
2/49

Oglasi Zajedica etažnih vlasnika
8/30

Oglas
9/86

P L A N

Plan zapošljavanja u Opštinskoj upravi Opštine Ugljevik za 2019.
godinu
1/33

Plan integriteta Opštine Ugljevik
2/16

Plan rada za uspostavljanje i razvoj sistema finansijskog
upravljanja i kontrole za 2019. godine
2/28

Plan stručnog osposobljavanja i usavršavanja službenika
u Opštinskoj upravi Ugljevik za 2019. godinu
4/53